



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	13. 11	20 14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	33/13 - 4/7		
VEZA:			
EPA:	260 XV		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	1

Usled tehničke ispravke ,povlačim amandmane zavedene pod brojem 33/13-4/6 i dostavljam ispravljenu verziju amandmana.

Poslanik
Aleksandar Damjanović



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Broj: 05- 32/14
Podgorica, 13.03. 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
- Gospodin Ranko Krivokapić, predsjednik -

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti podnosimo sljedeće amandmane:

A M A N D M A N 1

U članu 2 u stavu 1 u tački 36 riječi „komercijalnim vršenjem djelatnosti ili pružanjem usluga“ zamjenjuju se riječima „vršenjem sopstvene djelatnosti i pružanjem usluga“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se definiše adekvatna terminologija.

A M A N D M A N 2

U članu 17 u stavu 2 riječi „Državnoj revizorskoj instituciji“ brišu se.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se otklanja potencijalni sukob nadležnosti kod davanja mišljenja.

A M A N D M A N 3

U članu 20 u stavu 2 poslije riječi „utvrđuje se“ dodaje se riječ „godišnjim“.

O B R A Z L O Ž E N J E



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Amandmanom se precizira primjena zakona.

A M A N D M A N 4

U članu 21 u stavu 2 u tačkama 1 i 2 cifra „60“ zamjenjuje se sa cifrom „55“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se definiše drugačija granica učešća javnog duga u BDP-u.

A M A N D M A N 5

Član 26 mijenja se i glasi:

Državna revizorska institucija vrši ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u okviru godišnjeg izvještaja koji dostavlja Skupštini.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira uloga Državne revizorske institucije u odnosu na kriterijume fiskalne odgovornosti.

A M A N D M A N 6

U članu 28 postojeći stav 4 mijenja se i glasi:

„ Ministarstvo finansija, na osnovu smjernica fiskalne politike, do kraja aprila tekuće fiskalne godine, priprema nacrt stručnog uputstva za pripremanje budžeta potrošačkih jedinica i budžeta opština za narednu godinu.

Nakon novog stava 4 dodaje se novi stav 5 koji glasi:

„ Nacrt stručnog uputstva, Ministarstvo dostavlja na mišljenje radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove budžeta, koji je dužan da dostavi mišljenje u roku od petnaest dana od dana dostavljanja“.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom se Skupština, preko nadležnog odbora, aktivno uključuje u proces pripreme budžeta.

AMANDMAN 7

U članu 29 nakon stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

Zahtjevi iz člana 28 stav 2 i člana 29 stav 3 ovog Zakona dostavljaju se istovremeno i predstavnicima iz reda parlamentarne većine i reda parlamentarne manjine radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove budžeta koje odredi odbor, preko kojih odbor ostvaruje uvid u pripremu i planiranje budžeta.

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom se povećava transparentnost u pripremi i planiranju budžeta.

AMANDMAN 8

U članu 32 riječi „u novembru“ zamjenjuje se riječima „do prvog novembra“.

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom se ostavlja više vremena za skupštinsku raspravu o Predlogu zakona o budžetu.

AMANDMAN 9

U članu 44 stav 2 briše se.

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom se definiše konzistentnost diskrecionih ovlašćenja Vlade.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

A M A N D M A N 10

U članu 49 u stavu 1 poslije riječi „utvrđenog“ dodaju se riječi „godišnjim“, a u stavu 6 istog člana poslije riječi „u skladu sa“ dodaje se riječ „godišnjim“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira primjena zakona.

A M A N D M A N 11

U članu 50 stav 1 poslije riječi „ili“ dodaje se riječ „godišnjim“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Isto kao za amandman 10.

A M A N D M A N 12

U članu 52 u stavu 1 poslije riječi „utvrđuje se“ dodaje se riječ „godišnjim“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Isto kao amandman 10.

A M A N D M A N 13

U članu 57 u stavu 2 poslije riječi „Centralne banke“ dodaju se riječi „i radnog tijela Skupštine nadležnog za poslove budžeta“.

U istom članu u stavu 3 poslije riječi „Centralna banka“ dodaju se riječi „i radno tijelo Skupštine nadležno za poslove budžeta“, a riječ „dostavi“ zamjenjuje se sa riječju „dostave“.

O B R A Z L O Ž E N J E



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Amandmanom se postiže transparentnost izrade strategije.

A M A N D M A N 14

U članu 66 u stavu 1 riječ „juna“ zamjenjuje se riječju „aprila“, a riječ „oktobra“ zamjenjuje se riječju „jula“.

U stavu 2 istog člana riječ „septembra“ zamjenjuje se riječju „juna“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se definiše blagovremeno dostavljanje Predloga zakona o završnom računu budžeta sa izvještajem državne revizorske institucije.

A M A N D M A N 15

U članu 67 u stavu 2 poslije tačke 10 dodaje se nova tačka 11 koja glasi:

„izvještaj o stanju neizmirenih obaveza koje nemaju karakter pozajmica u skladu sa članom 14 stav 2 ovog zakona.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira sadržaj Završnog računa budžeta.

A M A N D M A N 16

U članu 74 nakon stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

„Potrošačkom jedinicom u smislu stava 1 ovog člana neće se smatrati Državna revizorska institucija i Zaštitnik ljudskih i manjinskih prava.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira finansijska nezavisnost navedenih potrošačkih jedinica.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

A M A N D M A N 17

U članu 77 u stavu 1 poslije riječi „ovim zakonom“ dodaju se riječi „izuzimajući Državnu revizorsku instituciju u skladu sa ovim zakonom“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se definiše izuzetak od primjene zbog finansijske nezavisnosti.

A M A N D M A N 18

Nakon člana 78 dodaje se novi podnaslov i članovi 78 a i 78 b koji glase:

“ Odgovornost i mjere

Član 78 a

Ministri, Državni sekretari, ili drugi javni funkcioneri i ovlašćena lica, u slučaju kada se utvrdi da su prekršili odredbe ovog zakona, staviće svoj mandat za obavljanje dužnosti na raspolaganje predsjedniku Vlade, Vladi, odnosno tijelu koje ga je izabralo odnosno imenovalo, u skladu sa propisima o imenovanju.

Član 78 b

Javni funkcioneri lokalne samouprave, u slučaju kada se utvrdi da su prekršili odredbe ovog zakona, staviće svoj mandat za obavljanje dužnosti na raspolaganje tijelu koje ga je izabralo, odnosno imenovalo na dužnost.”

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira odgovornost za kršenje odredbi ovog zakona.

A M A N D M A N 19



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Nakon člana 83 dodaje se novi član 83a koji glasi:

Član 83a

„Rok zastarjelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka za kršenje odredbi ovog zakona je tri godine“

O B R A Z L O Ž E N J E

Zbog značaja zakona utvrđuje se maksimalno dozvoljeni rok za zastaru u skladu sa Zakonom o prekršajima.

A M A N D M A N 20

U članu 84 riječi „godinu dana“ zamjenjuju se riječima „devet mjeseci“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se skraćuje ostavljeni rok.

A M A N D M A N 21

U članu 87 riječ „januara“ zamjenjuje se sa riječju „aprila“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se određuje početak primjene zakona.

POSLANICI

Srdan Milić

Aleksandar Damjanović

